

Mí 'mesiwo wotia n' agbe
 traduit de « Qui jamais nous condamnera ? »

Musical Score:

Key: C major (indicated by a 'C' with a sharp sign)

Tempo: = 90

1. Mí me - si - wo wo - tia n'a - gbe 'Me -
2. Ye - su Kris - to gbu - gbo mí fle Tso

**ka konj a - bu fó mí ? 'Me - si - wo Ma - wu wo
 ku ma - vo la si me ; Míe - fó le Kris - to me**

**dzo - dzoë, 'Me - ka gò a - tso mía nu ? Fo - fo la
 xo - xo, E - le mía yom le dzi - fo. Ka - ka - de**

**fe Vi, Si ku, vo ga - tsi tre, Tro yi de dzi - fo Le
 dici nyuiie, Be mía - no ko - koe - fea ! Ma - wu fe vi - wo Fe**

**ke - klé gáa dé me. 'Ya iju - tó xoa mía nya d'a - kó Dé mía gbo - dzo - gbo -
 mo - kpo - kpo ve - vie ! Ti - ti - ti - Fia ma - ku - ma - ku, Si ko lo - lo, nyio,**

**dzo ta, 'Ye míe - zua dzi - qu - la - wo glo L'a - me - si ló mí la me.
 nyaa nu, Toe nye ka - fu - ka - fu ma - vo, L'a - ló, iju - te - te, bu - bu !**

3. Vekayi ɲkeke ma aklē,
Esime míá 'Fetō la,
Amesi gbôna tso dzifo
Adzé na mí etôwo ?
Ikeke kôkœ la,
Dôwo fe nuwuwu !
Xôse dzidûdu,
Gbôdeme vivi la !
Kristotôwo, esuso vie
Dutikôkœ 'Fetō la
Avana dzidûdu mavɔ
Efe awawolawo.